

Quouro, aqui, lou sang crido ; quouro
 La siavo tendresso souris ;
 Lou Cor rairo, trampèlo, plouro,
 La Car ferais`

De pèiro fino escrinoelado,
 En vieù releù,
 Lusis la raubo que la Fado
 N'agouloupo soun cors de neù.
 Teissudo de rai dins sa tramo
 Mille clartà mesclon si jo ;
 Lis astre n'an pas tant de flamo
 Ni tant de fiô.

E la Pouesio abrasado,
 Couchant l'Ivèr,
 Vuejo sus touto l'encountrado
 Li trelusour de sis iue fier.
 Messagiero de la Divesso,
 Comme sus soun pont, *d'Avignoun*.
 Li *Fiho*ⁱ, embriaigo de jòïnesso.
 Danson en round,

O Pouesio ! Pouesio !
 Dins l'amo es tû
 Qu'embrandes l'incèndi que briho
 Escampant d'astre per belù.
 O Pouesio ! es sus tis alo
 Qu'en aquèu mounde escalan leù,
 Ounte, i planuro celestialo,
 N'ia que souleù.

Aqui ges d'ivèr, devieïoungé,
 De geù, de nièù ;
 Felibre ami, dins nôsti soungé
 Resplendis un eterne estieù,
 L'estieù que l'espàci mesuro
 S'esbeù trc que bufo lou Nord ;
 L'Estieù divin dis amo duro
 Fin qu'à la mort !

A. GLAIZE.

1 THre d'un livre d'Aubanel,

la suave tendresse sourit ; Le cœur
 rêve, palpite, pleure; la chair fré-

De pierres fines ciselées, en reliefs
 vivants, luit la robe dont la Fée
 enveloppe son corps de neige. Tissus
 de rayons, dans sa trame, mille
 clartés mêlent leursjeux; Les astres
 n'ont pas tant de flammes, ni tant
 de feux.

Et la Poésie embrasée, chassant
 l'hiver, verse sur toute la contrée,
 les rayonnements de ses yeux fiers
 Messagère delà Déesse, comme sur
 leur Pont-d'Avignon les filles ivres
 de jeunesse, dansent en rond.

O Poésie! Poésie! d ns l'âme,
 c'est toi qui allume l'incendie qui
 brille en jetant des astres en guise
 d'étincelles O Poésie ! c'est sur tes
 ailes que, nous escaladons, sans
 retard, le monde où, dans les plaines
 célestes, il n'y a que soleils.

Là, plus d'hiver, de vieillesse, de
 nuages ; Félibres amis, dans nos
 songes, resplendit un été éternel.
 L'été qui mesure l'espace, s'évapore
 dès que souffle le Nord. L'été divin
 des âmes dure jusqu'à la mort.

ANTON IN GLAIZE.